

LETLOLE LA HO IMOLLA BATHO BA ANNGWENG KE COVID-19 LA LEFAPHA LA NTSHETSOPELE YA DIKGWEBO TSE NYANE/LEFAPHA LA DIPAPADI, BONONO LE BOTJHABA

AFIDAVITI

DINTLHA TSA KHAMPHANI

Nomoro ya VAT \_\_\_\_\_ Nomoro ya Boingodiso \_\_\_\_\_

Lebitso leo khamphani e ngodisitsweng ka lona \_\_\_\_\_

Lebitso leo khamphani e hwebang ka lona \_\_\_\_\_

Aterese ya khamphani \_\_\_\_\_

Mofuta wa khamphani (ka kopo, tshwaya)

Ho etsa phaello      Ho se etse phaello      Koporasi      Kgwebo ya batho ba babedi le ho feta      Mohwebi ya itshehetsang

HO TLATSA PAKI

Nna (lebitso ka botlalo) \_\_\_\_\_

Nomoro ya ID/Phasepoto \_\_\_\_\_

Aterese ya bodulo \_\_\_\_\_

Mohala (mosebetsing) \_\_\_\_\_ Mohala (lapeng) \_\_\_\_\_ Sele \_\_\_\_\_

Mona ke ikana hore—

Ke setho/motsamaisi/monga setheo se boletsweng ka hodimo mme ke na le tumello ya ho ba moemedi wa sona.

Ke netefatsa hore diabo tsa khamphani ke tsa mekga e latelang:

Palokaofela ya diphesente tsa bathobatshe ba nang le diabo: \_\_\_\_\_ Palokaofela ya diphesente tsa basadi ba nang le diabo: \_\_\_\_\_

Palokaofela ya diphesente tsa batjha ba nang le diabo: \_\_\_\_\_ Palokaofela ya diphesente tsa batho ba phelang le boqhwala, ba nang le diabo: \_\_\_\_\_

Ke netefatsa hore khamphani e hirile basebetsi ba latelang:

Palokaofela ya basebetsi: \_\_\_\_\_ Palokaofela ya basebetsi ba Maforika Borwa ka dinomoro \_\_\_\_\_; le ka diphesente \_\_\_\_\_

Na khamphani e fumane tjehelete efe kapa efe ya ho e thusa ho tswella ho sebetsa nakong ya COVID-19? E/TJHE

Haeba karabo ke E, bolela lebitso la motshehetsi wa tjehelete le tjehelete eo ho fanweng ka yona.

| Lebitso la motshehetsi wa tjehelete | Tjehelete | Lebitso la motshehetsi wa tjehelete | Tjehelete |
|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------|
|                                     |           |                                     |           |
|                                     |           |                                     |           |
|                                     |           |                                     |           |

Ke a tseba le hona ho utlwisisa dikahare tsa kano ena. Ha ke na bothata ba ho nka kano e boletsweng. Ke nka kano e boletsweng ho itlama.

Sebaka \_\_\_\_\_

Letsatsi (letsatsi/kgwedi/selemo) \_\_\_\_\_

Saena \_\_\_\_\_

HO TLATSA KOMISHENARA YA DIKANO

Ke tiisa hore PAKI e dumetse hore e tseba le ho utlwisisa dikahare tsa afidaviti ena, hore ha e na bothata ba ho nka kano, le hore o a itlama. Afidaviti e nketswe kano le ho saenwa ka pela ka.

Sebaka \_\_\_\_\_

Mohla la (letsatsi/kgwedi/selemo) \_\_\_\_\_

Lebitso ka botlalo le aterese \_\_\_\_\_

Setempe le ho saena